

NUTO 2024 -2025 SUKODZOMEDUTINYA

Yletigbalēa fe Kpuie

Dkeke/Gafofo siwo woatsɔ anɔ sukuxɔ

me:

Fe Sia Fe Gafofo: Gafofo 1108.

Semester Gbāto nkeke 87 sɔŋ

Semester Evelia fe yleti evelia nkeke

86 sɔŋ

Fe enelia:

Q1: Aug 23 – Oct 254 nkeke 3

Q2: Oct 28 – Jan 154 nkeke 4

Q3: Jan 16 – March 28 ...4 nkeke 3

Q4: March 31 – May 304 nkeke 3

TAKPEKPE DKEKEWO:

* Bu enu be enye sukuviwo fe vavanjekewo.

ES: kwasiɔa si nye 11/04-11/08

JH: 9/25, 12/4, 2/19, 4/30 fe yleti gbāto

SH: 9/25, 12/4, 2/19, 4/30 fe yleti gbāto

DKEKEWO KATĀ :

Dkekewo: Sukuvi 173 ye

185 Nufialawo

KALENDAR FE NYAGBLŌDI

Sem Dze egome	Grey
Subɔsubɔdo me nɔno	Yellow
Quarter fe Nuwuwu	Blue
Takpekpewo	Orange
Mɔkekewo	Pink
Mɔkeke Dkekewo	Green
2 HR Kaba	Red

Wotrɔ asi le enu zi mamletɔ: 6/26/2024

DASIAMIME					Nusrōla Dkekewo
D	B	K	Y	F	
			1	2	
5	6	7	8	9	
12	13	14	15	16	
19	20	21	22	23	1
26	27	28	29	30	6
ANYŌNYŌ					
2	3	4	5	6	10
9	10	11	12	13	15
16	17	18	19	20	19
23	24	25	26	27	24
30					25
KELE					
	1	2	3	4	29
7	8	9	10	11	34
14	15	16	17	18	38
21	22	23	24	25	43
28	29	30	31		47
ADAMEKPŌXĖ					
				1	48
4	5	6	7	8	53
11	12	13	14	15	57
18	19	20	21	22	62
25	26	27	28	29	64
DZOME					
2	3	4	5	6	69
9	10	11	12	13	74
16	17	18	19	20	79
23	24	25	26	27	79
30	31				79
DZOVE					
		1	2	3	79
6	7	8	9	10	84
13	14	15	16	17	89
20	21	22	23	24	93
27	28	29	30	31	98
DZODZE					
3	4	5	6	7	102
10	11	12	13	14	107
17	18	19	20	21	111
24	25	26	27	28	116
DE ZŌ					
3	4	5	6	7	120
10	11	12	13	14	125
17	18	19	20	21	125
24	25	26	27	28	130
31					131
AFŌFIE					
	1	2	3	4	135
7	8	9	10	11	140
14	15	16	17	18	144
21	22	23	24	25	149
28	29	30			152
MAY					
			1	2	154
5	6	7	8	9	159
12	13	14	15	16	164
19	20	21	22	23	169
26	27	28	29	30	173
MASA					
2	3	4	5	6	173

173 Sukuviwo fe Dkeke fe Yletigbalē Yletinkeke Nudzɔdzɔwo

Das. 16 - 22	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)
Das. 23	Dze 1 st Semester / 1 st gome Qtr
Das. 23	Sukuvi Gbāto fe Mɔfiame- 2 HR Kaka Do 10th/11th/12th aɔkeke.
Das. 26	Dkeke Gbāto na ɔviwo fe Suku
Any. 2	Dɔwolawo fe Dkeke (Suku aɔkeke meli o)
Any. 16	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)
Any. 27	2 hr. do go kaba
Kele 14	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)
Kele 25	2 gafofo. Dɔmedede Kaba -
Nuwuwu 1 st	Kuata
Kele 28	Dze egome 2 nd Kuata
Ada. 7-8	Nufialawo fe Takpekpe Dkekewo (No Suku)
Ada. 11	Veterans' Day (Suku aɔkeke meli o)
Ada. 27-29	Akpedada fe Mɔkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dzome 20	2 hr. Dɔmedede Kaba
Dzome 23-31	Dzomenɔli fe Mɔkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dzove 1-2	Dzomenɔli fe Mɔkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dzove 3	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)
Dzove 15	2 hr. Dɔmedede Kaba – Nuwuwu 2 nd Quarter / 1 st Semester fe yleti enelia
Dzove 16	Dze 2 nd Semester / 3 rd gome
Kuata	
Dzove 20	Martin Luther King Dkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dzodze 3	Inservice (Suku aɔkeke meli o)
Dzodze 14	2 hr. do go kaba
Dzodze 17	Dukplɔla fe Dkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dez. 3 ^{lia} dzi	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke Meli O)
Dez. 17 -21	Dzomenɔli Mɔkeke (Suku aɔkeke meli o)
Dez. 28	2 gafofo. Dɔmedede Kaba -
Nuwuwu 3 rd	Kuata
Dez. 31	Dze 4th Quarter gome
Af. 14	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)
Af. 25	2 gafofo. do go kaba
May 26	Dkuɔɔdzizā (Suku aɔkeke meli o)
May 28	Mid City sukunuwuwu fe
nuwuwu	
May 30	2 hr. Dɔmedede Kaba – Nuwuwu 2 nd Semester / 4 ^{lia} fe yleti enelia
Masa 1	Sukunuwuwu fe nuwuwu
Masa 2	Subɔsubɔdo (Suku aɔkeke meli o)